

t69_transgeo (TM-
SLfwXREEDu9Uat8pMELq9KLx278KcQgmM)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_diraf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v6_transgeo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_aff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) \\
& (u1_struct_0 X0)) \wedge ((v3_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\
& X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\
& X0) (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((v6_transgeo X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_analoaf X0 \\
& X2 X3 X4 X5) \Leftrightarrow (r2_analoaf X0 (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\
& X0) X1 X2) (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0) X1 X3) (\\
& k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0) X1 X4) (k3_funct_2 \\
& (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0) X1 X5))))))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_analoaf X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge \\ & (((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 X0 X1)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))))\wedge(m1_subset_1 X3 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (\\ & k3_funct_2 X0 X1 X2 X3) X1) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0)\wedge((v1_diraf X0)\wedge(l1_analoaf X0)))\Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0))\Rightarrow((r1_aff_1 X0 X1 X2 X3)\Leftrightarrow(r2_analoaf X0 X1 X2 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0)\Rightarrow((\neg v7_struct_0 X0)\Rightarrow(\neg v2_struct_0 X0)) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0)\wedge((v1_diraf X0)\wedge(l1_analoaf X0)))\Rightarrow \\ & (\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge((v1_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) \\ & (u1_struct_0 X0))\wedge((v3_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X0))\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X0))))))\Rightarrow((v6_transgeo X1 X0)\Rightarrow(\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow \\ & ((r1_aff_1 X0 X2 X3 X4)\Leftrightarrow(r1_aff_1 X0 (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) \\ & (u1_struct_0 X0) X1 X2) (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X0) X1 X3) (k3_funct_2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0) X1 X4)))))))))) \end{aligned}$$